



SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

POPULACIONA GENETIKA

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**3. Ciklus studija:**

1

4. Bodovna vrijednost ECTS:

5

5. Status nastavnog predmeta:

obavezni

6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:

nema

7. Ograničenja pristupa:

nema

8. Trajanje / semest(a)r(i):

1

8

9. Sedmični broj kontakt sati i ukupno studentsko radno opterećenje na predmetu:Semestar (1) Semestar (2)

(za dvosemestralne predmete)

Opterećenje: (u satima)

9.1. Predavanja Nastava: 9.2. Auditorne vježbe Individualni rad: 9.3. Laboratorijske / praktične vježbe Ukupno: **10. Fakultet:**

Prirodno matematički

11. Odsjek / Studijski program :

Biologija/Biologija/ usmjerenje Primjenjena biologija

12. Nositelj nastavnog programa:

dr.sc. Adisa Ahmic, redovni profesor

13. Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i modelima koji se primjenjuju u klasičnoj populacijskoj genetici, što je nužni temelj za razumjevanje mehanizama koji dovode do promjene učestalosti gena u populaciji.

Upoznavanje sa savremenim pristupom u polju populacijskih studija, uključujući upoznavanje i razumjevanje uloge osnovnih parametara u determinaciji genetičke strukture populacije, u procjeni struktuiranja populacije, analizi genskog toka i uticaja evolucijskih faktora.

14. Ishodi učenja:

Od studenata se očekuje da steknu vještina primjene osnovih populacijskih pokazatelja i modela pri procjeni genetičke strukture populacije. Očekuje se da studenti usvojena znanja iskoriste za analizu populacijske struktuiranosti i međupopulacijske genetičke raznolikosti kao i za bolje razumjevanje uloge faktora evolucije u remećenju genetičke ravnoteže.

Stečena znanja će osigurati bolje razumjevanje uzroka biološke raznolikosti prisutne u bilo kojoj populaciji živih sistema i njihovu primjenu.

15. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Historijski razvoj populacione genetike. Tipovi genskih podatka. Genotipske proporcije. Mendelov model. očekivanih genotipskih proporcija; Multipli aleli u populaciji. Spolno-vezani geni. Aplikacija ravnoteže. Fiksacijski indeks. Faktori neslučajnog parenja selfing, inbriding, autbriding, asortativno parenje. Faktori remećenja genetičke ravnoteže: efektivna veličina i genetički drift. Modeli Selekcija. Modeli Mutacije. Populaciona struktura i genski tok. Wahlundov efekat. Kvantitativna genetika.

Praktična nastava:

•Analiza primjera genskih podataka i izračunjavanje genskih i genotipskih proporcija. Testiranje i aplikacija H.W. principa: primjer hi kvadrat testa. Izračunjavanje fiksacijskog indeksa i stepena heterozogotnosti populacija. Izračunavanje stope mutacija. Izračunavanje efekta selekcije kroz različite modele. Izračunjavanje Fis, Fit, Fst. Analiza kvantitativnih parametara.

16. Metode učenja:

Metode aktivnog učenja

Tehnike istraživačkog učenja

Problemско učenje-učenje putem rješavanja problema

Učenje kroz praktične zadatke: Metode temeljene na analizi populacijskih podataka

17. Objašnjenje o provjeri znanja:

Provjera znanja vršit će se putem predispitnih aktivnosti koji uključuju predispitne testove (test I, test II), kolokvij (praktični ispit), aktivnost u nastavi i završnog ispita.

Pismena provjera znanja: Test 1, Test 2 i kolokvij

Test I nosi 14 bodova.

Test II nosi 14 bodova.

U zadnjoj sedmici semestra studenti polažu kolokvij koji obuhvata gradivo sa vježbi. Student na ovom ispitu može ostvariti maksimalno 18 bodova.

Za urednost i aktivnost u nastavi student može ostvariti maksimalno 4 boda.

Završni ispit je usmenog tipa, buduje se sa 50 bodova. Minimalni broj bodova koji student može ostvariti na završnom ispitu je 25 bodova, a pravo izlaska na ispit imaju svi studenti bez obzira na ostvareni broj predispitnih bodova.

Način bodovanja aktivnosti studenata je prikazana na sljedećoj skali:

Kriterij	Maksimalan broj bodova
----------	------------------------

Urednost i aktivnost u nastavi	4
--------------------------------	---

Test I	14
--------	----

Test II	14
---------	----

Praktični ispit /kolokvij vježbi	18
----------------------------------	----

Završni ispit	50
---------------	----

Ukupno	100
--------	-----

Konačnu ocjenu student dobije sabiranjem pojedinačnih bodova dobivenih u svim oblicima provjere znanja u toku semestra. Ako student nije zadovoljan konačnom ocjenom, može poništiti bodove završnog ispita i isti raditi ponovo u popravnom terminu.

NAPOMENA: S obzirom da studenti završne (IV) godine dobijaju status studenta apsolventa (do kraja mjeseca marta naredne godine), to znači da mogu svaki mjesec polagati završni ispit, a bodovi predispitnih aktivnosti se priznaju.

18. Težinski faktor provjere:

Konačni uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja, kako slijedi:

Osvojen broj bodova Ocjena (BiH) (ECTS ocjena)

< 54,00	5	F
54,00-64,00	6	E
65,00-74 ,00	7	D
75,00-84,00	8	C
85,00-94,00	9	B
95,00-100	10	A

19. Obavezna literatura:

 Nielsen R., Slatkin M. (2013): A Introduction to Population Genetics: Theory and Applications.

 Berberović Lj. (1971): Uvod u teoriju populacija. Sarajevo: PMF.

20. Dopunska literatura:

 M. B: Hamilton (2009): Population Genetics. Blackwell Publishing . UK.

21. Internet web reference:

22. U primjeni od akademske godine:

2024/25

23. Usvojen na sjednici NNV/UNV: